

JANKO PEŠIKAN, KOMANDIR CRNOGORSKE VOJSKE

Piše: **Nenad STEVOVIĆ**,
publicista i istraživač
crnogorske dijaspore

Crnogorski oficir i politički emigrant **Janko Pešikan** (1890-1921) je rođen na Trešnjevu, u istorijskom jezgru Cuca, visokoj akademiji junjaštva, kako je to katunsko pleme nazvao **Miloš Crnjanški**. Sin je **Vuka i Marije Pešikan**, a odrastao je uz braću **Peka, Obrada i Stevana** i sestraru **Milosavu**. Djetinstvo je proveo u rodnom selu, đe je završio četiri razreda osnovne škole, i selu Kalačka Prodo ispod planine Bjeloš u trešnjevačkoj opštini.

Potomak je crnogorskih ratnika uvijek narednih da stanu u zaštitu svoje domovine. Njegov otac **Vuko Nikolin** je rođen još u doba uskočkog života Pešikana, a vatreno krštenje je doživio u boju na Grahovcu 1858. godine, da bi kasnije bio učesnik i svjedok niza ratova i bitaka u odbrani Crne Gore. Vuko je zajedno sa braćom **Mitrom i Trifkom** (najmlađi **Aleksa** je još bio maloljetan) učestvovao i bio ranjen u legendarnom boju na Vučjem Dolu, u četi svog mlađeg brata **Šutana (Andrije)**. Moglo je biti i obrnuto, jer je Vuku kao najstarijem sinu pripadalo da naslijedi oficirstvo poslije smrti oca **Nikole**, ali se on sam toga nesebično odrekao, smatrajući da Šutanu (Andriji) više odgovara vojnički poziv. To se pokazalo ispravnim, Šutan nakon četnog oficirstva početkom 20. vijeka postaje i komandir Cuckog bataljona. Janko je odrastao čvrsto u znamenitoj porodici Pešikan koja je imala turbulentne periode u istorijskim mijenama Crne Gore. Ovo nekada snažno bratstvo dugo je bilo u nemilosti **Petrovića** za vrijeme vladavine **Petra I i Petra II**, koji im nijesu mogli oprostiti bliskost njihovog pretka **Đura Pešikana sa Šćepanom Malim**. Đuro je bio visoko kotiran u Šćepanovoj službi i njegov čovjek od izuzetnog povjerenja. Od tada potiče i legenda,



Janko Pešikan je Pješadijsku oficirsku školu u Vojnom stanu na Cetinju završio 1. februara 1912. kada je proglašen u čin potporučnika. Nakon Balkanskih ratova za zasluge u borbama unaprijeden je u čin pješadijskog poručnika dok je starješinstvo kapetansko dobio 1915. godine.



Crkva u Trešnjevu

Sabraćom i stričevima u Božićnom ustanku



Natpis na grobnici Nikole Zekovog Pešikana



Natpis na grobnici Nikole Zekovog Pešikanac

Janko Pešikan je odrastao u znamenitoj porodici Pešikan koja je imala turbulentne periode u istorijskim mijenama Crne Gore. Ovo nekada snažno bratstvo dugo je bilo u nemilosti Petrovića za vrijeme vladavine Petra I i Petra II, koji im nijesu mogli oprostiti bliskost njihovog pretka Đura Pešikana sa Šćepanom Malim

po kojoj je suđeno da nikad ne bude više od 10 kuća Pešikana. Praksu neprijateljstva prema Pešikanima prekinuo je **knjaz Danilo**. Taj zaokret izveo je sa njemu svojstvenom radikalnošću, to nije bilo prosto pomilovanje, nego puna rehabilitacija. Pešikani su dobili dva stotinaša, Nikola Zekov i **Liman – Đorđe Mrkov**. Obojica su pored starevine dobili i znatna imanja u Rudinama Nikšićkim. Blagonaklonost prema njima će kasnije kroz čitavu svoju vladavinu zadžati i **kralj Nikola**. Pešikani su to uzvratili predanošću, vojničkim dužnostima i ortodoksnom, beskompromisnom prvičenošću dinastiji. Utome se

posebno izdvajao ogrank Ni-
kole Zekova, đeda Janka Pe-
šikana. Ubrzo po preuzima-
nju vladavine, uoči ratovanja
u Dugi 1862. godine, knjaz Ni-
kola je odlikovao Nikolu Zeko-
vaj jednim od prvih primjeraka
zlatne medalje Obilića, oba-
vezavši ga da u prvom ratova-
nju ili pošeće Turčina ili po-
gine. S obzirom na delikatne
odnose sa pojedinim katun-
skim familijama zbog nedav-
ne krvne zavade Pešikanima
je bila izuzetno važna podrš-
ka i pažnja Petrovića, i ona ni-
je izostala. Ovim neuobičaje-
nim odlikovanjem unaprijed,
knjaz je očigledno htio da sta-
vi do znanja da će produžiti
blagonaklonost prema poro-

dici koju je započeo knjaz Danilo. Nikola Zekov se nije htio prijaviti za medalju koju je knjaz pod tim uslovima ponudio onome ko se za nju javi. Akademik **Mitar Pešikan** kazuje da je u porodici ostalo predanje da ga je **vojvoda Petar**, u dogовору са svoјим zetom, knjazom Nikolom, javno apostrofирао и stavio pred svrшен чин рекавши: „Što se nešto Nikola Zekov vрpolji, da je neće он узјети?”. У кrvavom boju у никшићкој Dugi, crnogorskom termopilskom klancu, где је njegov племеник **Mika Vuković Stevović** посека **Đuleg Bega**, Nikola Zekov izvršи дату обавезу и посеће турскога низама. Bio је први из свог огранка

porodičnog stabla koji je umro prirodnom smrću, 1868. godine. Knjaz Nikola je dao da mu se na Trešnjevu podigne spomenik na kojem piše:

ОВДЕ ПОЧИВА
ХРАБРИ ЈОНАК
НИКОЛА ЗЕКОВ
ПЕШИКАН
ПОДИЖЕ СПОМЕНИК
КН. ЦГ. НИКОЛАЈ

Janko Pešikan je Pješadijsku oficirsku školu u Vojnom stanu na Cetinju upisao 1909. godine, a završio je 1. februara 1912. kada je proizveden u čin potporučnika. Nakon Balkanskih ratova za zasluge u borbama unaprijeđen je 14. novembra 1913. godine u čin pješadijskog poručnika, dok je starješinstvo kapetansko dobio 14. decembra 1915. godine. U prvoj godini Velikog rata, nakon ranjavanja u borbi, umire mu stariji brat **Peko** u Vojnoj bolnici na Cetinju, a malo poslije pada Crne Gore 1916. godine, Janko je zajedno sa plemenikom i saborcem ka-

Praksu neprijateljstva prema Pešikanima prekinuo je knjaz Danilo. Taj zaokret izveo je sa njemu svojstvenom radikalnošću. Pešikani su dobili dva stotinaša, Nikola Zeković i Limun - Đorđe Mrković. Blagonaklonost prema njima će kasnije kroz čitavu svoju vladavinu zadžati i kralj Nikola

petanom **Krstom Zrnovim Popovićem** interniran u austro-ugarski logor Boldagason, u kojem je bio smješten srednji oficirski kor crnogorske vojske. U teškim uslovima logorskog života, boraveći u improvizovanim barakama u logoru je ostao do kraja rata.

Janko Pešikan je bio jedan od vođa Božićnog ustanka crnogorskog naroda, podignutim na Badnji dan 1919. godine, sa ciljem da se ponište odluke tzv. Podgoričke skupštine, od 26. novembra 1918. godine o nelegalnom i nelegitimnom prisajedinjenju Crne Gore Srbiji; da se Crna Gora osloboди faktičke vojne okupacije srpske vojske; da se odbrani i afirmiše crnogorska državna nezavisnost i da Crna Gora kao punopravan i ravnopravan državno-pravni subjekt stupi u jugoslovensku konfederaciju.

Janko Pešikan je komandovao Cuckim odredom koji je bio raspoređen na potezu od Bajica do Škrke. Sa njim su bili i rođena braća **Stevan** i **Obrad**, kao i stric **Trifko** sa sinovima **Dragom** i **Đurom**. Cucki odred je bio dio ustaničkih snaga na Zapadnom sektoru pod komandom kapetana **Đura Draškovića**. (*Nastavlja se*)



Grob Nikole Zekovog Pešikana kod crkve u Trešnjevu

JANKO PEŠIKAN, KOMANDIR CRNOGORSCHE VOJSKE**2.**

Patriota koji je do kraja ostao uz svoju domovinu

Piše: **Nenad STEVOVIĆ**,
publicista i istraživač
crnogorske dijaspore

Nakon sloma Božićnog ustanka, **Janko Pešikan** je emigrirao u Italiju. U Gaeti je unaprijeđen u čin kapetana, sa starjeinstvom kapetanskim iz 1915. Čin komandira (majora) crnogorske vojske dobio je 20. maja 1919. godine. U ukazu koji potpisuje Zastupnik ministra vojnog, ministar predsednik **Jovan Plamenac**, između ostalog se navodi:

„Njegovo veličanstvo Kralj blagoizvolio je vanrednim putem proizvesti u čin komandira, kapetane: **Rista Hajdukovica**, **Iliju Bećira**, Janka Pešikana, **Mitra Lakovića**, **Radovana Savovića**, **Luku Jovanovića**, **Joka Dabanovića**, **Novicu Abramovića** i **Ćetka Bigovića** - sa starjeinstvom u vojsci kojeg su imali prema ranijem činu.“

U julu 1919. godine komandir Janko Pešikan se vraća u Crnu Goru, kao dio ekspedicije odabranih oficira i vojnika, i učestvuje u Petrovdanskom ustanku, u diverzantsko-desantnoj akciji koju je predvodio brigadir **Krsto Zrnov Popović**. Nakon toga nastavlja da komituje na prostoru Katunske Nahije do duboko u zimu iste godine. Teški uslovi života i stalna borbena dejstva po katunskim planinama

dodatno su mu urušili zdravje sa kojim je kuburio od povratka iz internacije. Prebačen je u Rim na liječenje koje je i pored dobrih uslova i njege trajalo dugo, ali na kraju bez uspjeha. Umro je u Rimu 1921. godine, de je i sahranjen uz vojne počasti.

Glas Crnogorca (br. 92, 18. aprila/1. maja 1921.) navodi: „Početkom marta preminuo je u Rimu poslije dugog i teškog bolovanja komandir Janko Pešikan u 31 godini. Rodom je bio iz Cuca, na Cetinju je svršio 1912. g. Oficirsku školu, a u Balkanskom ratu učestvovao je u svima borbama na Tarabosu, kada je pokazao sve osobine dobrog oficira. Poslije rata

sa Bugarskom, gdje je učestvovao na Bregalnici, proizveden je u čin poručnika. U ratu sa Austro Ugarskom učestvovao je u borbama na Grahou, Krscu, Ratkovoj Gori i Bukovici i odlikovao se kao hrabar i dobar oficir poput svojih predača **Šunja** i **Zeka Pešikana** koji je narodni guslar onako lijepo opjevao. Pod Austrijom bio je interniran u zloglasni Boldogason, gdje je i dobio klicu neizlječive bolesti, ali koja ga nije sprječila da među prvima povede borbu protiv nasilne aneksije svoje otadžbine od strane zvanične Srbije. Ta borba po planinama bila ga je toliko slomila, da se povukao u Italiju na liječenje, ali sve nastajanje da se od smrти spase bilo je uzaludno. Sahranjen je na ovdašnjem groblju uz sačeće crnogorske kolonije, drugova, prijatelja, od kojih se sa njime dirljivo oprostio komandir g. **Ivan Bulatović** i potporučnik **Gvozdenović**. Laka mu tuđa zemlja!“

M Teški uslovi i stalna borbena dejstva po katunskim planinama dodatno su urušili zdravje Janku Pešikanu, sa kojim je kuburio od povratka iz Boldogasona. Prebačen je u Rim na liječenje koje je trajalo dugo, ali bez uspjeha. Umro je u Rimu 1921. godine, de je i sahranjen uz vojne počasti



Sablja Janka Pešikana

Preciznije, pored komandira Ivana Bulatovića (1872-1943) ustaničkog i komitskog vođe iz Rovaca, kasnije političkog emigranta u Sovjetskom Savezu, posmrtni govor održao je potporučnik Milan Petrov Gvozdenović (1899-1982) kasnije kapetan crnogorske vojske koji je Medicinski fakultet završio u Napulju stekavši diplomu doktora medicine i hirurgije 1927. godine. Knjige umrlih u Rimu i Gaeti istraživao je vojni istoričar dr **Srđa Martinović**, ali na žalost još uvijek nijesu pronađeni podaci o grobnom mjestu komandira Janka Pešikana. Ovaj istaknuti crnogorski patriota je jedan od mnogih čije su kosti posijane po svijetu, de su se sklonili da još jednom pokušaju zapaliti plamen obnove slobode i nezavisnosti svoje domovine.

U ovom autorskem tekstu po prvi put u crnogorskoj istoriografiji objavljuju se fotografije Janka Pešikana. Na fo-



Janko Pešikan (1890-1921)

tografiji sa sahrane u Rimu iznad pokojnikove glave stoji njegov brat od stica vodnik **Duro Trifkov Pešikan**, učesnik Božićnog ustanka, koji je u Gaeti i Sulmoni kod Rimabio u sastavu II bataljona crnogorske vojske pod komandom komandira **Mila Petranovića** i **Blagote Martinovića**. Nije se nikada vratio u Crnu Goru. Nakon što je Italija uskratila gostoprимstvo crnogorskoj političkoj emigraciji i izbjegličkoj vojsci Đuro Pešikan je emigrirao u Argentinu de je ostao do kraja života.

Komandir crnogorske vojske

Janko Pešikan, između ostalih vojnih i državnih znamenja, odlikovan je 1921. godine Ordenom knjaza Danila za nezavisnost III stepena.

Slobodarska i rodoljubiva tradicija Pešikana nastavljena je i u Drugom svjetskom ratu, od samog početka su bili u borbenom stroju u odbrani Crne Gore i njene slobode. Sinovi Jankovog brata Stevana, Đoko i Šunjo Pešikan su prvoborci i nosioci partizanske spomenice 1941. godine, obojica su poginula u ratu. Osnovna škola u rodnom Trešnjevu nosi ime po revolucionaru Šunu Pešikanu (1922-1943).

Karijera i život Janka Pešikana su sašećeni u poletu, na uranku. Od dugih ratova i borbe za neprikosnovene ideale nije stigao da stvori vlastitu porodicu, ostao je do kraja zaveštan svojoj domovini. Kod njega drugačije nije moglo da bude, potekao je iz familije

U julu 1919. godine komandir Janko Pešikan se vraća u Crnu Goru, kao dio ekspedicije odabranih oficira i vojnika, i učestvuje u Petrovdanskom ustanku, u diverzantsko-desantnoj akciji koju je predvodio brigadir Krsto Zrnov Popović. Nakon toga nastavlja da komituje na prostoru Katunske nahije do duboko u zimu iste godine

u kojoj je generacijama stvaran i čuvan kult časti, čojstva, odanosti, vojničke discipline i lične hrabrosti. Znao je i bio spreman da pravi izvore, teške, hrabre ali i smrtonosne. Pod uticajem takve porodične istorije Janko je dijelio sudbinu Crne Gore, vjernost domovini donijelu mu je bolest, a borba za povratak njene nezavisnosti odlazak u vječnost. Šećanje na njega nastavlja da živi u novim generacijama Pešikana. Relikvija kao trajna spomena na životopis komandira Janka Pešikana je oficirska crnogorska sablja, model M. 1896, koja se čuva u familiji unuka njegovog brata Obrada viseći ponosno na zidu porodične kuće u jednom sremskom selu na obali Dunava u Vojvodini. (Kraj)



Sahrana Janka Pešikana, Rim, 1921.